

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
DITLHATLHOBOTSA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOGODIMO
(Pampiri Ya Bobedi)**

POSSIBLE ANSWERS / MOONTLIKE ANTWOORDE SUPP 2007

**KAROLO YA A
MABOKO**

POTSO 1

Selelo sa mmoki – M.C.D. Mogotsi

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1.1 | Kgobokano / Kopano | (2) |
| 1.2 | Buiwa / Sekasekiwa / Rarabolola | (2) |
| 1.3 | Mothofatso | (2) |
| 1.4 | Badiri ba kwa Selokwaneng | (2) |
| 1.5 | Motsemogolo kwa Selokwaneng | (2) |
| 1.6 | Ka tshokamo ya ditiro le gore lesedi le atologe | (2) |
| 1.7 | Ba nne seoposengwe | (2) |
| 1.8 | Go kotela / Go tlhokomela dinamane / Kgaoganya dinamane | (2) |
| 1.9 | | |
| 1.9.1 | Mola (9) Go utlwa sentle | (2) |
| 1.9.2 | Mola (10) Go tthamalatsa puo / Tlhalosa sentle | (2) |
| 1.10 | Go ipakanyetsa isagwe / Se se tlang / Go ikatega / Go nna le maikaelelo | (2) |
| 1.11. | Mola (13) tlogelo 'belo – lobelo | (2) |
| 1.12 | Mola (14) tshwantshanyo – mokgwa | (2) |
| 1.13 | Leinagoboka le le kayang dilo tse dintsi tse di tshelang | (2) |
| 1.14 | Tlhatlhaganyo ya lefoko | (2) |
| 1.15 | Re | (2) |

- 1.16 Segompieno (2)
- 1.17.1 Le kwadilwe ka ditemana
- 1.17.2 Le na le matshwao a poko
- 1.17.3 Puo ga e bofitlha 2x3=(6)

MADUO A KAROLO YA A: [40]**KAROLO YA B
TERAMA****POTSO 2*****Dintshontsho tsa lorato – L.D. Raditladi***

- 2.1 Sebopeng le Poloko 2x2=(4)
- 2.2 Kwa lelapeng la bona (2)
- 2.3 Mmamotia (2)
- 2.4 Sekgoma (2)
- 2.5 Gore bona ga ba na seabe mo lesong la ga Ponalo (2)
- 2.6 O ba gakgamaditse / o ba diretse metlholo (2)
- 2.7 Ga ba sa tlhole ba tlotlega (2)
- 2.8
- 2.8.1 Mmamotia ke seaka o tsamaya masigo
- 2.8.2 O batlwa ke mephato ya kgosi
- 2.8.3 O belaelwa gore o bolaile Ponalo (TSE PEDI FELA) 2x2=(4)
- 2.9 Dikgosana (2)
- 2.10 A polao ya ga Ponalo (2)
- 2.11
- 2.11.1 Rra Sakoma o batla fa Kalafi a ka bidiwa go sekisiwa (2)
- 2.11.2 Sebopeng o batla fa Mmamotia a ka boa (2)
- 2.12 O tshabile nae / Gonne o mo tshabisitse (2)
- 2.13 Mokwena (2)

- 2.14 Gonne a re o batla go mo sireletsa / O a mo rata (2)
- 2.15 O e tshwara ka fa bogaleng / O buelela ngwana wa gagwe (2)
- 2.16
- 2.16.1 O busa ka molao le tolamo
- 2.16.2 Ga a tseye matlhakore
- 2.16.3 Ga a tseye ditshwetso a le nosi
(TSE PEDI FELA) 2x2=(4)

MADUO A KAROLO YA B: [40]

KAROLO YA C
PADI

POTSO 3***Masaikategang a magodimo – J.M.K. Mekgwe***

- 3.1 Khuduga (2)
- 3.2 Mmileng (2)
- 3.3 Tsala ya gagwe ya tlhogo ya kgomo e mo kitlile ka lebole (2)
- 3.4 Ke baagisane / Ditsala tse di ntshanang se inong (2)
- 3.5 O ne a omela bojalwa / a rekisa bojalwa (2)
- 3.6 Rre Sehume / Bra White (2)
- 3.7 Nnyaa (2)
- 3.8 Kwa bookelong (2)
- 3.9 Mapodisa a ne a mo thuntsha (2)
- 3.10 Sakarea (2)
- 3.11 O ne a batla go tlhomamisa gore Khuduga o mo phaposing eo (2)
- 3.12 Khuduga o ne a batla go ikhutsa mme barekisi ba tsena ba sa fetse (2)
- 3.13 Ditsobotla (2)

- 3.14 O ya go dira tiro ya bopodisa (2)
- 3.15 O ne a gakgamala fa setlabošane se ipega ka mogolegwa (2)
- 3.16 Ke go bolaya Khuduga (2)
- 3.17 Nnyaa (2)
- 3.18
- 3.18.1 Rrathipana o ne a re o tlhaba Khuduga ka thipa mme mosadi wa gagwe a kua mokgosi (2)
- 3.18.2 Khuduga o ne a lemoga se, mme a kgona go iphemela mo go rrathipana (2)
- 3.19 Botseka / Bosenyi (2)

MADUO A KAROLO YA C: [40]**KAROLO YA D
DIKGANGKHUTSHWE****POTSO 4*****Mmualebe – R.M. Malope***

- 4.1 Malešwane (2)
- 4.2 Kwa GaMoseitha (2)
- 4.3 Makeketa o ne a tshepitsitse go tla go tsaya mogatse go ya phitlhong mme ga a ka a bonala / Go se bonale ga ga Makeketa (2)
- 4.4 Makeketa (2)
- 4.5
- 4.5.1 O bapotse tente
- 4.5.2 O tlhabile kgomo
- 4.5.3 O gorositse dilwana tse Malešwane a ne a di mo neeleditse (Di le pedi fela) 2x2=(4)
- 4.6 Ba ne ba ikaeletse go robala kwa GaMoseitha gore ba tle ba thuse ka go tlhatswa le go kgapha ntlwana ya moswi (2)
- 4.7 Mabopane (2)
- 4.8 O ne a ya go tsaya Malešwane gore a tle go lala a thusa ka maswe a a tla jewang ka phitlho (2)
- 4.9 Nnyaa –
O ne a fapogela kwa nyatsing kwa Zone 16 mme a lala teng (2)

- 4.10 Modisaotsile (2)
- 4.11 Morongwe (2)
- 4.12 Kwa Lefapheng la Thuto (2)
- 4.13
- 4.13.1 Ga go yo o dirang tiro gonne mongwe le mongwe a ikamile ka kuranta mo setilong se se dikologang
- Go tletse mosi wa disekerete e kete go goditswe molelo wa dibi
- Le isiwa kwa le kwa go batliwa yo le yole
- Nako ya tee le ya dijo tsa motshegare ga e tlotliwe (TSE PEDI FELA). 2x2=(4)
- 4.14 BSc U.E.D. (2)
- 4.15 Go ne ga feta dikgwedi di le tharo gape a ise a duelwe morago ga go bona motlhatlhabi (2)
- 4.16 O ne a na le kgatlhego mo go ena go simolola fa ba dira lekwalo la Materiki kwa Setotlwane (2)
- 4.17 Mathata a go sa duelwe ga ga Morongwe (2)
- 4.18 Mo bofelong jwa Phukwi Morongwe o ne a amogedisiwa mogolo wa kgwedi o o lekanang le wa mogokgo go fitlhelela bofelong jwa ngwaga (2)

MADUO A KAROLO YA D: [40]

**KAROLO YA E
DITLHANGWA TSA MOLOMO**

POTSO 5

Ntlhabele dinaane – Z.S. Dipale

- 5.1 Setlhare sa mokokoenyana (2)
- 5.2 Mmutle (2)
- 5.3 Tlholwe (2)
- 5.4 Mmutle o ne a kgetla setlhare a tshasa Tlholwe marago (2)
- 5.5 Di ne tsa e bolaya (2)

- 5.6
- 5.6.1 Tlholwe = Bosilo (2)
- 5.6.2 Tshwene = Boferefere (2)
- 5.7 Phologolo nngwe le nngwe e ne ya neelwa senathwana go rwala (2)
- 5.8 Mmutle (2)
- 5.9 Go opela (2)
- 5.10
- E ngoka bareetsi
 - E dira gore naane e se lebalege
 - E tsweletsa ditiragalo tsa naane pele
 - E ritibatsa maikutlo
 - E ranolola maikutlo a a rileng
 - E dira gore bana ba tseye karolo
 - E gatelela molaetsa
 - E dirisiwa go tshoga le go sotla
 - E natefisa naane
 - E dirisiwa go kopa maitshwarelo
(TSE PEDI FELA) 2x2=(4)
- 5.11 Phokojwe (2)
- 5.12
- Ga twe e rile
 - Bogologolo tala ga bo go le
 - Go kile ga bo go le
 - E rile ka letsatsi lengwe
 - Majwe a santse a tobetsega
 - Ka letsatsi le lengwe
(E LE NNGWE FELA) (2)
- 5.13 Ka nako nngwe matlhale a ka go tshedisa noka e tletse (2)
- 5.14 Diphologolo le batho (2)
- 5.15 Segwagwa (2)
- 5.16 Mma Moopana (2)
- 5.17 Go bona ngwana wa bona gape / Go bona Moopana (2)
- 5.18
- Ya bo e nna tsona tsotlhe
 - Ke tsona tsotlhe
 - Tshaba legotlo ke leo
 - Le bo le fela
 - E felela jalo
(E LE NNGWE FELA) (2)

MADUO A KAROLO YA E: [40]

PALOGOTLHE: 80